

ONLY

(DO NOT GIVE OUT)

GROUND WATER LEVELS
in the
NORTH KIOWA-BIJOU GROUND WATER
MANAGEMENT DISTRICT
KIOWA-BIJOU
DESIGNATED BASIN

1992



OFFICE OF THE STATE ENGINEER
COLORADO DIVISION OF WATER RESOURCES

George D. VanSlyke
Project Manager

This report represents water level measurement data for the North Kiowa-Bijou Ground Water Management District for the 1992 season. This project was done in cooperation with the Management District and with local well owners. Funding for the project is supplied in part from well permit fees collected and managed by the Office of the State Engineer as a cash fund designated for use in obtaining ground water information throughout the state.

A total of 37 wells were measured During the month of April, 1992. These wells are all part of the observation well network which has been measured for many years. Records on at least one well date back to 1936. However, most of the wells date from the 1950's and 1960's. Water levels in the changes between 1991 and 1992 from a decline of 21.06 feet in T1S, R60W, Sec 3, to a rise of 2.03 feet in T3S, R63W, Sec 13. The well in T1S, R60W, Sec 3 showed a rise of 20.02 feet in 1991. The cause for this is unknown, however, the measurement for this year was rechecked and does not appear to be in error, especially when compared to pre-1991 levels. The ten year period from 1982 to 1992 shows a range from a decline of 15.21 feet in T3N, R59W, Sec 19, to a rise of 14.15 feet in T1S, R62W, Sec 2. The average change for the 1991 to 1992 period is a decline of 0.54 feet if the 21.06 foot decline is not included in the average. The average for 1991 was a decline of 0.71 feet. For the 1982 to 1992 period, the average change has been a decline of 0.80 feet. Or less then 0.1 feet per year.

One Arapahoe Aquifer well is measured in T3S, R63W, Sec 13. The water level in this well has declined 4.8 feet during the last year. Further information concerning water levels in bedrock aquifers in the Denver Basin can be obtained from the Office of the State Engineer.

Included in this report are water level data from 1980 to 1992 for all the wells in the monitoring network. Also included are hydrographs of 29 of the wells and the complete water level data for these wells.

Copies of this report are being made available to all well owners whose wells were measured as part of this project. Additional copies of the report can be purchased from the Office of the State Engineer.

WATER LEVELS IN THE
NORTH KIOWA-BIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992

WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-1	SB00105905CCD2	T 1N	R59W	5	SWSWSW	26.76	03/24/80	ALLUVIAL	-3.00	-0.38
						27.08	03/11/81			
						27.62	03/12/82			
						/	/			
						/	/			
						24.89	04/08/85			
						24.89	03/31/86			
						27.10	04/16/87			
						28.28	04/06/88			
						28.75	04/03/89			
						29.40	03/11/90			
						30.24	03/25/91			
						30.62	03/20/92			
KB-2	SB00105906CCD	T 1N	R59W	6	SESWSW	81.82	03/24/80	ALLUVIAL	-3.12	-0.86
						83.64	03/11/81			
						84.72	03/12/82			
						84.76	03/24/83			
						83.93	03/29/84			
						83.92	04/08/85			
						86.45	03/31/86			
						84.08	04/16/87			
						84.16	04/06/88			
						/	/			
						87.70	03/12/90			
						86.98	03/25/91			
						87.84	03/20/92			
KB-3	SB00105918CCD	T 1N	R59W	18	SWSWSW	64.80	03/25/80	ALLUVIAL	-3.54	-1.17
						67.04	03/11/81			
						68.55	03/12/82			
						68.49	03/24/83			
						68.00	03/29/84			
						66.59	04/08/85			
						66.50	03/31/86			
						66.63	04/16/87			
						66.68	04/06/88			
						67.20	04/03/89			
						68.60	03/14/90			
						70.92	03/25/91			
						72.09	03/20/92			

WATER LEVELS IN THE
NORTH KICWA-BIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992

WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-4	SB00106002000	T 1N	R60W	2	SESESE	63.89	03/25/80	ALLUVIAL	1.15	
						65.52	03/11/81			
						65.65	03/12/82			
						67.09	03/24/83			
						65.38	03/29/84			
						65.32	04/08/85			
						65.32	03/31/86			
						65.42	04/16/87			
						64.93	04/06/88			
						65.15	04/03/89			
						64.17	03/11/90			
						64.50	03/25/91			
KB-5	SB00104012000	T 1N	R60W	12	SWSWSW	64.24	03/25/80	ALLUVIAL	-4.70	-1.08
						64.24	03/11/81			
						64.80	03/12/82			
						65.01	03/24/83			
						64.55	03/29/84			
						64.14	04/08/85			
						63.78	03/31/86			
						63.16	04/16/87			
						63.96	04/06/88			
						65.27	04/03/89			
						65.15	03/14/90			
						68.42	03/25/91			
69.50	03/20/92									
KB-6	SB00104012000	T 1N	R60W	12	SESWSW	72.35	03/24/80	ALLUVIAL	-6.85	-1.02
						73.16	03/11/81			
						72.99	03/12/82			
						74.51	03/24/83			
						74.62	03/29/84			
						74.16	04/08/85			
						74.73	03/31/86			
						74.67	04/16/87			
						75.22	04/06/88			
						79.08	04/03/89			
						78.25	03/14/90			
						78.82	03/25/91			
79.84	03/20/92									

WATER LEVELS IN THE
NORTH KIOWA-BIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992

WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-7	SB00106015ADA	T 1N	R60W	15	NESENE	59.75	03/24/80	ALLUVIAL	2.46	-0.42
						60.52	03/11/81			
						60.10	03/12/82			
						58.34	03/24/83			
						60.05	03/29/84			
							03/31/86			
						56.93	03/31/86			
						58.17	04/16/87			
						56.46	04/06/88			
						59.18	04/03/89			
						57.30	03/14/90			
						57.22	03/25/91			
						57.64	03/20/92			
KB-8	SB00106023BCC1	T 1N	R60W	23	SWSNW	44.66	03/24/80	ALLUVIAL	0.60	-0.05
						46.01	03/11/81			
						46.85	03/12/82			
							03/29/84			
						46.08	03/29/84			
						45.12	04/08/85			
						44.38	03/31/86			
						44.57	04/16/87			
						44.50	04/06/88			
						44.40	04/03/89			
						45.90	03/14/90			
						46.20	03/25/91			
						46.25	03/20/92			
KB-9	SB00106034CCC1	T 1N	R60W	34	SWSW	57.65	03/25/80	ALLUVIAL	-1.37	
						57.90	03/11/81			
						58.68	03/12/82			
						58.39	03/24/83			
						59.61	03/29/84			
						58.05	04/08/85			
						57.65	03/31/86			
						57.82	04/16/87			
						58.93	04/06/88			
						58.74	04/03/89			
						59.74	03/14/90			
							03/25/91			
						60.05	03/20/92			

WATER LEVELS IN THE
NORTH KIOWA-BIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992

WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-10	SB00106105DCC	T 1N	R61W	5	SWSWSE	43.87	03/11/80	ALLUVIAL	3.07	0.59
						40.85	03/03/81			
						42.30	03/03/82			
						43.13	03/10/83			
						40.92	04/05/84			
						41.09	04/08/85			
						40.35	03/31/86			
						40.62	04/01/87			
						40.40	04/06/88			
						41.81	03/31/89			
						41.48	03/11/90			
						39.82	03/26/91			
						39.23	03/20/92			
KB-11	SB00106213ADD	T 1N	R62W	13	SESENE	0.00	/ /	ALLUVIAL		1.37
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						47.27	05/18/84			
						43.45	03/26/85			
						43.67	04/24/86			
						43.29	04/01/87			
						43.91	04/06/88			
						43.91	03/31/89			
						41.15	03/14/90			
						39.17	03/26/91			
						37.80	03/20/92			
KB-12	SB00205920CDC	T 2N	R59W	20	SWSESW	85.89	03/24/80	ALLUVIAL	-13.03	-1.70
						88.05	03/11/81			
						89.65	03/15/82			
						90.79	03/25/83			
						91.88	03/29/84			
							/ /			
						93.64	03/24/86			
						94.50	04/16/87			
						95.39	04/06/88			
						99.88	04/03/89			
						101.05	03/11/90			
						100.98	03/25/91			
						102.68	03/20/92			

WATER LEVELS IN THE
NORTH KIDWA-BIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992

WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-13	SB00205930CCC	T 2N	R59W	30	SWSWSW	100.71	03/24/80	ALLUVIAL	-7.17	-1.52
						103.00	03/11/81			
						103.56	03/15/82			
						104.21	03/25/83			
						103.69	03/29/84			
						104.96	04/08/85			
						104.34	03/24/86			
						104.75	04/16/87			
						104.95	04/06/88			
						106.70	04/03/89			
						105.60	03/11/90			
						109.21	03/25/91			
						110.73	03/20/92			
KB-14	SB00205932CCC	T 2N	R59W	32	SWSWSW	79.73	03/24/80	ALLUVIAL	-8.72	-1.77
						81.81	03/11/81			
						83.15	03/15/82			
						83.90	03/25/83			
						83.41	03/29/84			
						83.42	04/08/85			
						82.99	03/24/86			
						84.05	04/16/87			
						85.04	04/06/88			
						87.52	04/03/89			
						89.95	03/11/90			
						90.10	03/25/91			
						91.87	03/20/92			
KB-15	SB00206001DCC1	T 2N	R60W	1	SWSWSE	106.20	03/24/80	ALLUVIAL	-13.41	-1.68
						108.69	03/11/81			
						109.55	03/15/82			
						110.73	03/25/83			
						111.28	03/29/84			
						112.67	04/08/85			
						114.28	03/31/86			
						0.00	/ /			
						116.79	04/06/88			
						117.00	04/11/89			
						120.10	03/13/90			
						121.28	03/25/91			
						122.96	03/20/92			

WATER LEVELS IN THE
NORTH KIOWA-BIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992

WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-16	SB00206111CCC	T 2N	R 61W	11	SWSWSW	38.69	03/11/80	ALLUVIAL	-5.63	-1.75
						38.10	03/08/81			
						38.60	03/10/82			
						40.10	04/26/83			
						38.16	04/19/84			
						38.90	04/08/85			
						39.24	03/24/86			
						40.10	04/01/87			
						40.36	04/06/88			
						40.04	03/31/89			
						42.20	03/14/90			
						42.48	03/26/91			
						44.23	03/20/92			
KB-17	SB00305919CCD	T 3N	R 59W	19	SESWSW	82.22	03/24/80	ALLUVIAL	-15.21	-1.47
						84.47	03/11/81			
						85.86	03/15/82			
						87.42	03/24/83			
						89.25	03/29/84			
						89.78	04/08/85			
						90.25	03/24/86			
						92.49	04/16/87			
						94.27	04/06/88			
						95.38	04/03/89			
						98.50	03/13/90			
						99.60	03/25/91			
						101.07	03/20/92			
KB-18	SB00306022CCC	T 3N	R 60W	22	SWSWSW	103.83	03/25/80	ALLUVIAL	-7.93	-1.32
						97.39	03/11/81			
						99.67	03/15/82			
						99.74	03/24/83			
						99.78	03/29/84			
						100.45	03/26/85			
						101.40	03/24/86			
						102.44	04/01/87			
						103.20	04/06/88			
						104.08	04/03/89			
						105.10	03/11/90			
						106.28	03/26/91			
						107.60	03/20/92			

WATER LEVELS IN THE
NORTH KIOWA-BIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992

WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-19	SB00306032CAB	T 3N	R60W	32	NWNESW	0.00	/ /	ALLUVIAL	-3.83	-0.47
						55.12	03/11/81			
						66.52	03/15/82			
						66.82	03/24/83			
						66.66	03/29/84			
						66.29	04/08/85			
						67.15	03/24/86			
						67.97	04/01/87			
						68.34	04/06/88			
						68.87	04/03/89			
						64.82	03/11/90			
						69.88	03/26/91			
						70.35	03/20/92			
KB-40	SC00105907CCB	T 1S	R59W	7	SWSWNW	0.00	/ /	ALLUVIAL		0.70
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						54.25	03/31/89			
						55.60	03/13/90			
56.70	03/25/91									
56.00	03/24/92									
KB-21	SC00106003CCB	T 1S	R60W	3	NWSWSW	65.90	03/06/80	ALLUVIAL	-2.99	-21.06
						66.45	03/03/81			
						67.60	03/09/82			
						61.20	03/10/83			
						63.50	04/19/84			
						63.32	04/08/85			
						65.30	03/31/86			
						65.40	04/16/87			
						66.86	04/06/88			
						67.55	03/31/89			
						69.55	03/15/90			
						49.53	03/25/91			
						70.59	03/20/92			

WATER LEVELS IN THE
NORTH KIDWA-SIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992

WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-22	SC00106017C002	T 1S	R60W	17	SESESW	43.64	03/06/80	ALLUVIAL	-2.96	-1.52
						45.02	04/14/81			
						48.44	03/27/82			
						45.69	03/31/83			
						45.51	04/05/84			
						45.29	03/26/85			
						44.38	03/31/86			
						43.82	04/16/87			
						44.32	04/06/88			
						48.98	03/31/89			
						49.95	03/15/90			
						49.88	03/26/91			
						51.40	03/20/92			
KB-23	SC00106202C0C	T 1S	R62W	2	SWSESW	49.32	03/06/80	ALLUVIAL	14.15	-1.35
						49.77	03/03/81			
						49.10	03/09/82			
						48.70	03/11/83			
						49.37	04/05/84			
						41.81	04/08/85			
						37.27	04/21/86			
						34.56	04/16/87			
						31.99	04/07/88			
						30.06	03/31/89			
						32.10	03/15/90			
						33.60	03/26/91			
						34.95	03/20/92			
KB-24	SC00106222B0CA	T 1S	R62W	22	NESWSE	59.98	03/06/80	ALLUVIAL	9.54	-1.50
						60.53	03/03/81			
						60.00	03/09/82			
						61.48	03/11/83			
						60.25	04/09/84			
						50.55	03/26/85			
						48.48	04/21/86			
						48.22	04/16/87			
						47.41	04/07/88			
						46.73	03/31/89			
						47.70	03/15/90			
						48.96	03/26/91			
						50.46	03/24/92			

WATER LEVELS IN THE
NORTH KIOWA-BIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992

WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-25A	SC00206019DDC	T 2S	R60W	19	SWSSE	0.00	/ /	ALLUVIAL		
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						29.45	03/23/92			
KB-26	SC002060006CCC	T 2S	R60W	6	SWSWS	26.76	03/06/80	ALLUVIAL	0.92	0.05
						26.97	03/03/81			
						26.90	03/09/82			
						25.25	03/10/83			
						25.57	04/05/84			
						24.77	04/08/85			
						24.69	03/31/86			
						24.71	04/16/87			
						24.80	04/06/88			
						38.80	03/31/89			
						25.55	03/15/90			
						26.03	03/25/91			
						25.98	03/23/92			
KB-27	SC00206123CCD	T 2S	R61W	23	SESWS	40.69	03/06/80	ALLUVIAL	-1.63	-1.94
						41.42	03/03/81			
						42.50	03/08/82			
						44.00	03/10/83			
						41.10	05/05/84			
						38.32	04/08/85			
						38.16	04/21/86			
						38.58	04/16/87			
						38.24	04/06/88			
						39.85	03/31/89			
						42.20	03/15/90			
						42.19	03/25/91			
						44.13	03/23/92			

WATER LEVELS IN THE
NORTH KIOWA-BIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992

WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-29	SC00206336DAD	T 2S	R63W	35	SENESE	8.10	03/07/80	ALLUVIAL	-0.54	0.35
						8.92	03/03/81			
						9.56	03/11/82			
						6.18	03/11/83			
						5.00	04/05/84			
						4.83	04/09/85			
						4.91	04/21/86			
						6.13	04/16/87			
						6.20	04/07/88			
						4.55	04/04/89			
						9.40	03/16/90			
						10.45	03/26/91			
						10.10	03/24/92			
KB-30	SC00306102CCB	T 3S	R61W	2	NWSWSW	59.62	03/06/80	ALLUVIAL	2.50	-0.95
						59.67	03/03/81			
						60.30	03/08/82			
						58.95	03/10/83			
						54.90	04/05/84			
						51.55	04/09/85			
						53.52	04/21/86			
						54.84	04/16/87			
						54.82	04/06/88			
						55.50	04/03/89			
						57.50	03/15/90			
						56.85	03/25/91			
						57.80	03/23/92			
KB-31	SC00306122DDA	T 3S	R61W	22	NESESE	83.24	03/06/80	ALLUVIAL	0.35	-0.18
						82.46	03/03/81			
						81.80	03/08/82			
						82.90	03/10/83			
						82.83	04/05/84			
						82.09	04/09/85			
						80.65	04/21/86			
						79.60	04/16/87			
						79.47	04/07/88			
						80.18	04/03/89			
						80.25	03/16/90			
						81.27	03/25/91			
						81.45	03/23/92			

WATER LEVELS IN THE
NORTH KIOWA-BIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992


WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-32A	SC00306128DCC	T 3S	R61W	28	SESWW	0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						0.00	/ /			
						26.01	03/25/91			
					0.00	/ /				
KB-33	SC00306208BAA	T 3S	R62W	8	NENENW	30.53	03/06/80	ALLUVIAL	-1.00	0.05
						30.23	03/03/81			
						28.10	03/08/82			
						25.70	03/11/83			
						30.82	04/05/84			
						28.35	04/09/85			
						28.46	04/21/86			
						28.67	04/16/87			
						29.10	04/07/88			
						28.40	04/04/89			
						28.70	03/16/90			
						29.15	03/26/91			
						29.10	03/24/92			
KB-34	SC00306210CDD	T 3S	R62W	10	SESESW	15.83	03/06/80	ALLUVIAL	1.78	0.50
						15.19	03/03/81			
						14.25	03/08/82			
						14.12	03/11/83			
						12.65	04/05/84			
						12.03	04/09/85			
						12.18	04/21/86			
						12.45	04/16/87			
						11.98	04/07/88			
						12.60	04/04/89			
						12.65	03/16/90			
						12.97	03/26/91			
						12.47	03/24/92			

WATER LEVELS IN THE
NORTH KIDWA-BIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992

WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-35	SC00306220CCB	T 3S	R62W	20	NWSWSW	28.28	03/06/80	ALLUVIAL	2.82	0.17
						28.02	03/03/81			
						28.00	03/08/82			
						28.15	03/11/83			
						27.11	04/05/84			
						25.87	04/08/85			
						25.44	04/21/86			
						25.30	04/16/87			
						25.20	04/07/88			
						25.53	04/04/89			
						25.24	03/16/90			
						25.35	03/26/91			
						25.18	03/23/92			
KB-36	SC00306227ACC	T 3S	R62W	27	SWSWNE	30.38	03/06/80	ALLUVIAL	-0.50	-1.10
						29.18	03/03/81			
						28.00	03/08/82			
						28.76	03/31/83			
						26.82	04/19/84			
						25.54	04/09/85			
						26.47	04/21/86			
						/ /	/ /			
						26.35	04/07/88			
						28.40	04/11/89			
						27.22	03/16/90			
						27.40	03/26/91			
						28.50	03/23/92			
KB-37	SC00306232DDC	T 3S	R62W	32	SWSESE	34.18	03/06/80	ALLUVIAL	4.10	0.36
						34.05	03/03/81			
						34.50	03/08/82			
						34.20	03/11/83			
						32.24	04/05/84			
						30.95	04/09/85			
						30.75	04/21/86			
						31.07	04/16/87			
						30.55	04/07/88			
						30.40	04/04/89			
						30.80	03/16/90			
						30.76	03/26/91			
						30.40	03/24/92			

WATER LEVELS IN THE
NORTH KIDWA-BIJOU GROUND WATER MANAGEMENT DISTRICT
1992

WELL ID	WELL NUMBER	TWN	RANGE	SECTION	QUARTER	WATER LEVEL	DATE	AQUIFER	CHANGE 1982 TO 1992	CHANGE 1991 TO 1992
KB-38	SC00306313BDD	T 3S	R63W	13	SESESW	54.00	12/20/80	ARAPAHOE	4.80	2.03
						54.20	03/06/81			
						52.40	10/14/82			
							/ /			
						42.95	04/19/84			
							/ /			
						43.23	04/21/86			
						45.74	04/16/87			
						42.99	04/07/88			
						58.00	04/04/89			
						47.35	03/16/90			
						49.63	03/26/91			
						47.60	03/23/92			
KB-39	SC00306326CCA	T 3S	R63W	26	NESWSW	11.13	03/07/80	ALLUVIAL	2.23	1.01
						12.74	03/03/81			
						13.28	03/11/82			
						10.58	03/31/83			
						9.10	04/05/84			
						9.18	04/09/85			
						9.29	04/21/86			
						9.62	04/16/87			
						9.52	04/07/88			
						10.30	04/04/89			
						0.00	03/16/90			
						12.06	03/26/91			
						11.05	03/24/92			




WELL #: 29 (KB-1) LOCATION: CCC2 5 1N 59W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 30 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

APR 6, 1962	22.61	AUG 7, 1964	25.29	APR 18, 1967	28.00	MAR 20, 1975	20.62	APR 8, 1985	24.89
NOV 9, 1962	23.75	DEC 2, 1964	25.32	MAR 19, 1968	18.94	FEB 28, 1976	23.08	MAR 31, 1986	24.89
APR 12, 1963	23.78	DEC 29, 1964	25.30	MAR 18, 1969	22.30	MAR 3, 1977	24.94	APR 16, 1987	27.10
NOV 7, 1963	23.67	MAR 16, 1965	25.41	MAR 26, 1970	22.02	MAR 8, 1978	24.05	APR 6, 1988	28.28
MAR 23, 1964	23.80	APR 15, 1965	25.54	MAR 24, 1971	24.65	MAR 7, 1979	26.41	APR 3, 1989	28.75
MAY 1, 1964	23.95	AUG 24, 1965	20.26	MAR 22, 1972	25.68	MAR 24, 1980	26.76	MAR 11, 1990	29.40
MAY 29, 1964	24.54	DEC 20, 1965	19.27	MAR 22, 1973	26.28	MAR 11, 1981	27.08	MAR 25, 1991	30.24
JUL 2, 1964	24.88	MAR 14, 1966	20.35	MAR 15, 1974	21.90	MAR 12, 1982	27.62	MAR 20, 1992	30.62
JUL 8, 1964	24.95	MAR 23, 1967	21.30						

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 30.62 on MAR 20, 1992 MINIMUM DEPTH TO WATER: 18.94 on MAR 19, 1968 difference: 11.68




WELL #: 1 (KB-2) LOCATION: CCD 6 1N 59W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 116 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

APR 2, 1962	57.30	DEC 20, 1965	72.23	MAR 24, 1971	75.80	MAR 8, 1978	80.02	APR 8, 1985	83.92
NOV 9, 1962	67.34	MAR 16, 1966	68.83	MAR 22, 1972	76.73	MAR 7, 1979	82.39	MAR 31, 1986	86.45
APR 3, 1963	60.48	MAR 23, 1967	70.76	MAR 22, 1973	77.68	MAR 24, 1980	81.82	APR 16, 1987	84.08
NOV 7, 1963	72.08	NOV 8, 1967	72.91	MAR 15, 1974	75.08	MAR 11, 1981	83.64	APR 6, 1988	84.16
MAR 23, 1964	69.64	MAR 19, 1968	71.48	MAR 20, 1975	73.88	MAR 12, 1982	84.72	MAR 12, 1990	87.70
DEC 2, 1964	75.35	MAR 18, 1969	73.79	MAR 1, 1976	75.63	MAR 24, 1983	84.76	MAR 25, 1991	86.98
APR 19, 1965	69.91	MAR 26, 1970	73.81	MAR 3, 1977	77.84	MAR 29, 1984	83.93	MAR 20, 1992	87.84

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 87.84 on MAR 20, 1992 MINIMUM DEPTH TO WATER: 57.30 on APR 2, 1962 difference: 30.54




WELL #: 2 (KB-3) LOCATION: CCC 18 1N 59W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 116 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

MAR 16, 1965	56.49	MAR 26, 1970	55.27	MAR 5, 1976	59.98	MAR 12, 1982	68.55	APR 6, 1988	66.68
DEC 20, 1965	54.74	MAR 24, 1971	57.48	MAR 4, 1977	62.49	MAR 24, 1983	68.49	APR 3, 1989	67.20
MAR 16, 1966	50.72	MAR 22, 1972	59.93	MAR 8, 1978	63.99	MAR 29, 1984	68.00	MAR 14, 1990	68.60
NOV 7, 1966	61.28	MAR 22, 1973	61.46	MAR 7, 1979	66.44	APR 8, 1985	66.59	MAR 25, 1991	70.92
MAR 23, 1967	52.88	MAR 14, 1974	55.98	MAR 25, 1980	64.80	MAR 31, 1986	66.50	MAR 20, 1992	72.09
NOV 8, 1967	63.00	MAR 20, 1975	56.89	MAR 11, 1981	67.04	APR 16, 1987	66.63		

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 72.09 on MAR 20, 1992 MINIMUM DEPTH TO WATER: 50.72 on MAR 16, 1966 difference: 21.37




WELL #: 3 (KB-4) **LOCATION: DDD 2 IN 60W** **AGUIFER: ALLUVIUM**
DEPTH: 86 feet **SURFACE ELEVATION: feet above MSL** **MEASURED BY: DWR**

(all water levels are in feet below land surface)

APR 4, 1952	41.73	OCT 25, 1957	52.80	MAR 25, 1963	54.78	MAR 22, 1972	60.30	MAR 12, 1982	65.65
OCT 21, 1952	48.34	MAR 27, 1958	52.10	NOV 14, 1963	56.75	MAR 22, 1973	60.84	MAR 24, 1983	67.09
APR 16, 1953	43.87	NOV 12, 1958	54.50	MAR 30, 1964	55.61	MAR 15, 1974	58.80	MAR 29, 1984	65.38
OCT 23, 1953	46.46	APR 3, 1959	53.17	NOV 4, 1964	58.98	MAR 20, 1975	61.18	APR 8, 1985	65.32
MAR 31, 1954	52.50	OCT 21, 1959	54.65	APR 3, 1965	57.43	MAR 1, 1976	60.90	MAR 31, 1986	65.32
APR 6, 1954	44.66	APR 2, 1960	53.00	MAR 16, 1966	57.66	MAR 3, 1977	61.70	APR 16, 1987	65.42
MAR 31, 1955	48.86	OCT 17, 1960	58.45	APR 4, 1967	59.02	MAR 8, 1978	63.50	APR 6, 1988	64.93
OCT 31, 1955	52.30	APR 20, 1961	54.14	NOV 8, 1967	61.41	MAR 7, 1979	64.18	APR 3, 1989	65.15
APR 1, 1956	50.09	OCT 18, 1961	55.78	MAR 18, 1969	59.72	MAR 25, 1980	63.89	MAR 11, 1990	64.17
OCT 15, 1956	54.48	APR 4, 1962	53.30	MAR 26, 1970	59.66	MAR 11, 1981	65.52	MAR 20, 1992	64.50
MAR 9, 1957	51.27	NOV 5, 1962	56.80	MAR 24, 1971	59.85				

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 67.09 on MAR 24, 1983 **MINIMUM DEPTH TO WATER: 41.73 on APR 4, 1952** **difference: 25.36**




WELL #: 4 (KB-5) LOCATION: CCC 12 IN 60W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 116 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

OCT 30, 1946	33.57	APR 16, 1953	41.75	OCT 21, 1959	55.50	MAR 19, 1968	58.32	MAR 11, 1981	64.24
APR 30, 1947	30.66	OCT 23, 1953	49.67	APR 20, 1961	51.52	MAR 18, 1969	58.71	MAR 12, 1982	64.80
OCT 3, 1947	38.00	APR 6, 1954	42.25	OCT 18, 1961	60.94	MAR 26, 1970	59.85	MAR 24, 1983	65.01
APR 13, 1948	31.65	OCT 21, 1954	53.55	APR 4, 1962	51.67	MAR 24, 1971	60.67	MAR 29, 1984	64.55
NOV 4, 1948	37.97	MAR 31, 1955	46.55	NOV 5, 1962	57.73	MAR 22, 1972	60.90	APR 8, 1985	64.14
APR 14, 1949	34.39	OCT 28, 1955	52.57	MAR 25, 1963	53.68	MAR 22, 1973	61.55	MAR 31, 1986	63.78
DEC 12, 1949	37.08	APR 1, 1956	47.23	NOV 14, 1963	59.25	MAR 14, 1974	58.63	APR 16, 1987	63.16
APR 10, 1950	34.49	OCT 15, 1956	56.08	MAR 3, 1964	55.38	MAR 20, 1975	58.56	APR 6, 1988	63.96
DEC 14, 1950	39.99	MAR 8, 1957	53.75	NOV 4, 1964	63.29	MAR 5, 1976	60.24	APR 3, 1989	65.27
APR 12, 1951	37.02	OCT 15, 1957	57.78	APR 3, 1965	58.16	MAR 3, 1977	63.20	MAR 14, 1990	65.15
OCT 29, 1951	43.65	MAR 27, 1958	49.80	MAR 16, 1966	58.56	MAR 8, 1978	64.50	MAR 25, 1991	68.42
APR 4, 1952	38.39	NOV 12, 1958	54.42	APR 4, 1967	58.10	MAR 7, 1979	64.97	MAR 20, 1992	69.50
OCT 21, 1952	48.05	APR 3, 1959	50.49	NOV 7, 1967	61.56	MAR 25, 1980	64.24		

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 69.50 on MAR 20, 1992 MINIMUM DEPTH TO WATER: 30.66 on APR 30, 1947 difference: 38.84

LOCATION: DCD 12 1N 60W
 DEPTH: 117 feet AQUIFER: ALLUVIUM




WELL #: 5 (KB-6) LOCATION: DCD 12 1N 60W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 117 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

MAR 16, 1965	62.30	MAR 24, 1971	64.99	MAR 4, 1977	68.37	MAR 24, 1983	74.51	APR 6, 1988	75.22
DEC 20, 1965	65.32	MAR 22, 1972	67.51	MAR 8, 1978	69.58	MAR 29, 1984	74.62	APR 3, 1989	79.08
MAR 16, 1966	61.23	MAR 22, 1973	68.43	MAR 19, 1979	72.32	APR 8, 1985	74.16	MAR 14, 1990	78.25
MAR 23, 1967	63.67	MAR 14, 1974	64.78	MAR 24, 1980	72.35	MAR 31, 1986	74.73	MAR 25, 1991	78.82
NOV 8, 1967	64.61	MAR 20, 1975	64.37	MAR 11, 1981	73.16	APR 16, 1987	74.67	MAR 20, 1992	79.84
MAR 26, 1970	64.83	MAR 5, 1976	65.92	MAR 12, 1982	72.99				

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 79.84 on MAR 20, 1992 MINIMUM DEPTH TO WATER: 61.23 on MAR 16, 1966 difference: 18.61




WELL #: 6 (KR-8) LOCATION: BCC1 23 1N 60W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 81 feet SURFACE ELEVATION: feet above NSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

APR 1, 1943	14.49	APR 6, 1954	20.68	APR 20, 1961	29.50	MAR 22, 1973	43.12	MAR 11, 1981	46.01
NOV 18, 1943	18.54	OCT 21, 1954	27.15	OCT 18, 1961	34.32	MAR 14, 1974	39.98	MAR 12, 1982	46.85
MAY 1, 1944	15.33	MAR 31, 1955	23.52	APR 4, 1962	30.11	APR 21, 1974	39.58	MAR 29, 1984	46.08
OCT 26, 1944	20.35	OCT 24, 1955	26.96	NOV 5, 1962	37.77	SEP 27, 1974	46.18	APR 8, 1985	45.12
MAY 3, 1945	16.14	APR 3, 1956	24.20	MAR 25, 1963	32.89	OCT 23, 1974	45.49	MAR 31, 1986	44.38
OCT 31, 1945	18.51	MAR 27, 1958	26.90	NOV 8, 1967	40.53	NOV 25, 1974	46.83	APR 16, 1987	44.57
OCT 30, 1946	18.77	NOV 12, 1958	31.32	MAR 19, 1968	39.50	MAR 20, 1975	39.27	APR 6, 1988	44.50
NOV 4, 1947	19.70	APR 3, 1959	28.11	MAR 18, 1969	44.09	MAR 4, 1977	42.25	APR 3, 1989	44.40
APR 13, 1948	16.71	OCT 21, 1959	30.56	MAR 26, 1970	40.31	MAR 8, 1978	43.12	MAR 14, 1990	45.90
APR 16, 1953	20.27	APR 2, 1960	27.90	MAR 24, 1971	41.41	MAR 7, 1979	45.05	MAR 25, 1991	46.20
OCT 23, 1953	22.55	OCT 17, 1960	33.25	MAR 23, 1972	42.84	MAR 24, 1980	44.66	MAR 20, 1992	46.25

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 46.85 on MAR 12, 1982 MINIMUM DEPTH TO WATER: 14.49 on APR 1, 1943 difference: 32.36

LOCATION: CCC1 34 1N 60W
 DEPTH: 97 feet AQUIFER: ALLUVIUM




WELL #: 7 (KB-9) LOCATION: CCC1 34 1N 60W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 97 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

MAR 9, 1957	40.60	OCT 18, 1961	49.20	MAR 23, 1967	51.48	OCT 23, 1974	60.54	MAR 12, 1982	58.68
MAY 3, 1957	39.62	JAN 30, 1962	44.13	NOV 8, 1967	53.25	NOV 25, 1974	52.02	MAR 24, 1983	58.39
OCT 15, 1957	39.43	NOV 9, 1962	50.75	MAR 19, 1968	51.40	FEB 24, 1975	49.70	MAR 29, 1984	59.61
NOV 14, 1957	43.65	NOV 7, 1963	53.10	MAR 18, 1969	52.72	MAR 20, 1975	50.57	APR 8, 1985	58.05
MAR 27, 1958	39.63	MAR 24, 1964	48.24	MAR 26, 1970	52.89	MAR 2, 1976	53.45	MAR 31, 1986	57.65
NOV 12, 1958	45.07	DEC 2, 1964	53.08	MAR 24, 1971	54.20	MAR 4, 1977	55.22	APR 16, 1987	57.82
APR 3, 1959	40.88	MAR 16, 1965	50.47	MAR 22, 1972	55.60	MAR 8, 1978	55.62	APR 6, 1988	58.93
OCT 21, 1959	48.59	DEC 20, 1965	52.60	MAR 12, 1973	55.83	MAR 7, 1979	57.19	APR 3, 1989	58.74
APR 2, 1960	41.97	MAR 15, 1966	50.63	MAR 14, 1974	50.51	MAR 25, 1980	57.65	MAR 14, 1990	59.74
OCT 17, 1960	51.96	NOV 7, 1966	54.56	SEP 27, 1974	52.96	MAR 11, 1981	57.90	MAR 20, 1992	60.05
APR 20, 1961	42.28								

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 60.54 on OCT 23, 1974 MINIMUM DEPTH TO WATER: 39.43 on OCT 15, 1957 difference: 21.11

LOCATION: DCC 5 IN 61W
 DEPTH: 59 feet AQUIFER: ALLUVIUM



WELL #: 8 (KB-10) LOCATION: DCC 5 IN 61W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 59 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR


(all water levels are in feet below land surface)

JUN 9, 1954	15.53	NOV 14, 1958	21.55	APR 23, 1963	24.90	MAR 27, 1970	38.41	MAR 3, 1982	42.30
NOV 17, 1954	16.93	APR 23, 1959	19.64	NOV 11, 1963	27.86	MAR 18, 1971	40.29	MAR 10, 1983	43.13
APR 6, 1955	17.91	NOV 13, 1959	22.50	MAR 31, 1964	28.26	MAR 23, 1972	41.40	APR 5, 1984	40.92
NOV 10, 1955	19.35	APR 13, 1960	20.33	NOV 21, 1964	31.57	MAR 12, 1973	41.78	APR 8, 1985	41.09
APR 18, 1956	17.06	NOV 1, 1960	23.74	APR 30, 1965	35.71	MAR 14, 1974	37.58	MAR 31, 1986	40.35
NOV 1, 1956	24.85	APR 4, 1961	22.23	MAR 17, 1966	29.54	MAR 14, 1975	36.76	APR 1, 1987	40.62
MAR 14, 1957	20.40	NOV 2, 1961	24.74	NOV 10, 1966	33.96	MAR 15, 1976	38.98	APR 6, 1988	40.40
MAY 8, 1957	19.69	FEB 5, 1962	23.55	MAR 30, 1967	32.46	MAR 8, 1978	39.59	MAR 31, 1989	41.81
OCT 25, 1957	21.70	MAR 30, 1962	23.18	NOV 10, 1967	34.91	MAR 6, 1979	40.05	MAR 11, 1990	41.48
NOV 14, 1957	21.52	OCT 13, 1962	27.11	MAR 20, 1968	32.52	MAR 11, 1980	43.87	MAR 26, 1991	39.82
APR 3, 1958	19.58	FEB 8, 1963	25.00	MAR 14, 1969	36.41	MAR 3, 1981	40.85	MAR 20, 1992	39.23

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 43.87 on MAR 11, 1980

MINIMUM DEPTH TO WATER: 15.53 on JUN 9, 1954

difference: 28.34




WELL #: 30 (KB-11) LOCATION: ADD 13 IN 62 AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 76 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: CDWR

(all water levels are in feet below land surface)

APR 12, 1948	20.46	MAR 31, 1955	22.14	MAR 3, 1962	34.66	MAR 27, 1970	46.70	APR 24, 1986	43.67
MAR 15, 1949	20.22	APR 5, 1956	22.69	MAR 31, 1964	36.54	MAR 18, 1971	47.20	APR 1, 1987	43.29
APR 10, 1950	19.48	MAR 14, 1957	26.45	APR 30, 1965	38.40	MAR 23, 1972	47.70	APR 6, 1988	43.91
APR 18, 1951	19.55	MAR 31, 1958	27.32	MAR 18, 1966	40.96	MAR 14, 1974	45.30	MAR 31, 1989	42.15
APR 3, 1952	18.92	MAR 23, 1959	28.80	MAR 30, 1967	42.90	MAR 14, 1975	43.30	MAR 14, 1990	41.15
APR 20, 1953	19.12	APR 13, 1960	29.98	MAR 20, 1968	42.90	MAY 18, 1984	47.27	MAR 26, 1991	39.17
APR 7, 1954	20.78	APR 10, 1961	32.25	MAR 14, 1969	45.50	MAR 26, 1985	43.45	MAR 20, 1992	37.80

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 47.70 on MAR 23, 1972 MINIMUM DEPTH TO WATER: 18.92 on APR 3, 1952 difference: 28.78



WELL #: 9 (KB-12) LOCATION: CDC 20 2N 59W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 150 feet SURFACE ELEVATION: feet above NSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)


APR 2, 1962	58.36	MAR 16, 1966	66.40	MAR 24, 1971	73.14	MAR 7, 1979	85.38	APR 16, 1987	94.50
NOV 9, 1962	64.06	NOV 7, 1966	76.60	MAR 22, 1972	77.59	MAR 24, 1980	85.89	APR 6, 1988	95.39
APR 3, 1963	62.15	MAR 23, 1967	69.09	MAR 13, 1973	79.68	MAR 11, 1981	88.05	APR 3, 1989	99.88
NOV 7, 1963	68.83	NOV 8, 1967	74.12	MAR 15, 1974	77.88	MAR 15, 1982	89.65	MAR 11, 1990	101.05
MAR 23, 1964	63.85	MAR 19, 1968	68.88	MAR 1, 1976	78.40	MAR 25, 1983	90.79	MAR 25, 1991	100.98
DEC 2, 1964	72.09	MAR 18, 1969	70.71	MAR 3, 1977	90.79	MAR 29, 1984	91.88	MAR 20, 1992	102.68
DEC 20, 1965	70.31	MAR 26, 1970	73.08	MAR 7, 1978	83.26	MAR 24, 1986	93.64		

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 102.68 on MAR 20, 1992

MINIMUM DEPTH TO WATER: 58.36 on APR 2, 1962

difference: 44.32

LOCATION: CCC 30 2N 59W
 DEPTH: 143 feet AQUIFER: ALLUVIUM



WELL #: 10 (KR-13) LOCATION: CCC 30 2N 59W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 143 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR


(all water levels are in feet below land surface)

APR 2, 1962	74.99	NOV 7, 1966	95.90	MAR 22, 1972	93.60	MAR 7, 1979	101.72	MAR 24, 1986	104.34
NOV 9, 1962	83.76	MAR 23, 1967	89.96	MAR 13, 1973	95.28	MAR 24, 1980	100.71	APR 16, 1987	104.75
APR 3, 1963	79.26	NOV 8, 1967	98.41	MAR 15, 1974	94.11	MAR 11, 1981	103.00	APR 6, 1988	104.95
NOV 7, 1963	88.94	MAR 18, 1968	90.63	MAR 20, 1975	93.66	MAR 15, 1982	103.56	APR 3, 1989	106.70
MAR 23, 1964	83.83	MAR 18, 1969	92.51	FEB 28, 1976	95.24	MAR 25, 1983	104.21	MAR 11, 1990	106.60
DEC 2, 1964	91.92	MAR 26, 1970	92.72	MAR 3, 1977	96.80	MAR 29, 1984	103.69	MAR 25, 1991	109.21
DEC 20, 1965	91.46	MAR 24, 1971	92.86	MAR 7, 1978	99.23	APR 8, 1985	104.96	MAR 20, 1992	110.73
MAR 16, 1966	88.34								

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 110.73 on MAR 20, 1992

MINIMUM DEPTH TO WATER: 74.99 on APR 2, 1962


difference: 35.74



WELL #: 11 (KB-14) LOCATION: CCC 32 2N 59W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 108 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

APR 2, 1962	54.73	DEC 20, 1965	68.72	MAR 26, 1970	67.73	MAR 7, 1979	80.23	MAR 24, 1986	82.99
NOV 9, 1962	63.06	MAR 16, 1966	64.89	MAR 24, 1971	71.82	MAR 24, 1980	79.73	APR 16, 1987	84.05
APR 3, 1963	58.37	NOV 7, 1966	72.97	MAR 13, 1973	73.70	MAR 11, 1981	81.81	APR 6, 1988	85.04
NOV 7, 1963	68.68	MAR 23, 1967	67.01	MAR 20, 1975	77.98	MAR 15, 1982	83.15	APR 3, 1989	87.52
MAR 23, 1964	61.99	NOV 8, 1967	74.55	MAR 1, 1976	78.95	MAR 25, 1983	83.90	MAR 11, 1990	89.95
DEC 2, 1964	71.33	MAR 19, 1968	67.81	MAR 3, 1977	74.36	MAR 29, 1984	83.41	MAR 25, 1991	90.10
APR 19, 1965	73.92	MAR 18, 1969	62.50	MAR 7, 1978	78.40	APR 8, 1985	83.42	MAR 20, 1992	91.87
MAXIMUM DEPTH TO WATER: 91.87 on MAR 20, 1992		MINIMUM DEPTH TO WATER: 54.73 on APR 2, 1962		difference: 37.14					



WELL #: 12 (KB-15) LOCATION: DCC1 1 2N 60W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 164 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR


(all water levels are in feet below land surface)

NOV 18, 1947	55.58	DEC 2, 1964	87.48	MAR 18, 1969	90.88	MAR 7, 1978	103.46	APR 8, 1985	112.67
APR 27, 1948	54.85	DEC 20, 1965	87.59	MAR 26, 1970	92.51	MAR 7, 1979	105.53	MAR 31, 1986	114.28
NOV 7, 1949	57.72	MAR 17, 1966	86.52	MAR 24, 1971	93.80	MAR 24, 1980	106.20	APR 6, 1988	116.79
APR 3, 1962	75.83	NOV 7, 1966	87.84	MAR 13, 1973	97.08	MAR 11, 1981	108.69	APR 11, 1989	117.00
NOV 9, 1962	81.17	MAR 23, 1967	87.45	MAR 15, 1974	97.74	MAR 15, 1982	109.55	MAR 13, 1990	120.10
APR 3, 1963	78.14	NOV 8, 1967	91.42	MAR 2, 1976	99.70	MAR 25, 1983	110.73	MAR 25, 1991	121.28
NOV 7, 1963	85.33	MAR 18, 1968	88.82	MAR 2, 1977	101.45	MAR 29, 1984	111.28	MAR 20, 1992	121.28
MAR 24, 1964	81.34								

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 121.28 on MAR 25, 1991

MINIMUM DEPTH TO WATER: 54.85 on APR 27, 1948


difference: 66.43



WELL #: 13 (KB-16) LOCATION: CCC 11 2N 61W AGUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 83 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

MAR 30, 1962	28.87	NOV 10, 1967	31.81	MAY 2, 1974	34.38	MAR 9, 1981	38.10	APR 1, 1987	40.10
NOV 21, 1963	31.40	MAR 22, 1968	32.80	MAR 20, 1975	34.97	MAR 10, 1982	38.60	APR 6, 1988	40.36
MAR 31, 1964	30.47	MAR 14, 1969	34.42	MAR 8, 1976	37.56	OCT 13, 1982	42.57	MAR 31, 1989	40.04
NOV 21, 1964	32.75	MAR 27, 1970	35.11	MAR 1, 1977	36.64	APR 26, 1983	40.10	MAR 14, 1990	42.20
DEC 10, 1965	32.62	MAR 18, 1971	35.48	MAR 8, 1978	37.66	APR 19, 1984	38.16	MAR 26, 1991	42.48
APR 1, 1966	31.93	MAR 23, 1972	36.27	MAR 6, 1979	38.75	APR 8, 1985	38.90	MAR 20, 1992	44.23
MAR 30, 1967	32.77	MAR 22, 1973	36.70	MAR 11, 1980	38.69	MAR 24, 1986	39.24		
MAXIMUM DEPTH TO WATER: 44.23 on MAR 20, 1992		MINIMUM DEPTH TO WATER: 28.87 on MAR 30, 1962		difference: 15.36					




WELL #: 14 (KB-17) LOCATION: CCD 19 3N 59W AGUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 125 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

APR 3, 1962	55.20	APR 17, 1965	61.45	MAR 17, 1969	61.10	MAR 11, 1981	84.47	APR 16, 1987	92.49
NOV 9, 1962	57.83	DEC 20, 1965	56.93	FEB 27, 1976	72.19	MAR 15, 1982	85.86	APR 6, 1988	94.27
APR 3, 1963	56.90	MAR 17, 1966	56.76	MAR 2, 1977	74.30	MAR 24, 1983	87.42	APR 3, 1989	95.38
NOV 7, 1963	59.72	NOV 7, 1966	59.05	MAR 7, 1978	77.32	MAR 29, 1984	89.25	MAR 13, 1990	98.50
MAR 24, 1964	58.50	MAR 23, 1967	58.63	MAR 7, 1979	82.17	APR 8, 1985	89.78	MAR 26, 1991	99.60
DEC 2, 1964	62.35	MAR 18, 1968	56.78	MAR 24, 1980	82.22	MAR 24, 1986	90.25	MAR 20, 1992	101.07

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 101.07 on MAR 20, 1992 MINIMUM DEPTH TO WATER: 55.20 on APR 3, 1962 difference: 45.87




(all water levels are in feet below land surface)

NOV 11, 1936	49.60	OCT 3, 1947	62.33	APR 10, 1950	55.98	MAR 23, 1959	65.82	MAR 29, 1971	82.10
OCT 29, 1937	50.91	NOV 4, 1947	56.84	OCT 14, 1950	61.15	OCT 21, 1959	72.15	MAR 23, 1972	83.40
APR 11, 1938	49.44	DEC 4, 1947	56.14	DEC 9, 1950	59.08	APR 1, 1960	66.60	MAR 22, 1973	84.60
MAY 11, 1938	49.44	JAN 9, 1948	55.54	FEB 7, 1951	58.03	OCT 17, 1960	74.34	JAN 16, 1975	87.36
DEC 9, 1938	50.65	FEB 3, 1948	55.24	APR 12, 1951	56.85	APR 20, 1961	67.76	FEB 26, 1976	88.10
APR 25, 1939	49.65	MAR 10, 1948	54.84	OCT 29, 1951	60.65	OCT 18, 1961	75.49	MAR 2, 1977	89.93
OCT 25, 1939	52.71	APR 13, 1948	54.50	APR 3, 1952	57.50	APR 4, 1962	68.60	MAR 7, 1978	92.11
APR 25, 1940	50.67	JUN 3, 1948	55.54	OCT 21, 1952	63.59	NOV 5, 1962	74.65	MAR 30, 1979	94.12
NOV 6, 1940	53.08	SEP 15, 1948	59.39	APR 16, 1953	58.82	MAR 25, 1963	69.94	MAR 25, 1980	103.83
MAY 7, 1941	51.32	NOV 4, 1948	57.80	OCT 26, 1953	64.02	NOV 14, 1963	75.84	MAR 11, 1981	97.39
NOV 4, 1941	53.31	NOV 9, 1948	57.80	APR 6, 1954	59.92	MAR 30, 1964	71.07	MAR 15, 1982	99.67
APR 18, 1942	51.69	DEC 6, 1948	57.06	OCT 21, 1954	66.45	NOV 4, 1964	77.85	MAR 24, 1983	99.74
NOV 19, 1942	53.07	JAN 14, 1949	56.32	MAR 31, 1955	61.89	APR 3, 1965	73.64	MAR 29, 1984	99.78
APR 1, 1943	51.94	FEB 15, 1949	56.10	OCT 28, 1955	66.24	NOV 1, 1965	79.99	MAR 26, 1985	100.45
NOV 18, 1943	54.17	MAR 15, 1949	55.78	MAR 31, 1956	61.40	MAR 17, 1966	75.12	MAR 24, 1986	101.40
MAY 1, 1944	52.45	APR 14, 1949	56.54	APR 5, 1956	61.40	APR 4, 1967	75.42	APR 1, 1987	102.44
OCT 26, 1944	55.24	MAY 4, 1949	56.52	OCT 28, 1956	67.99	NOV 7, 1967	79.91	APR 6, 1988	103.20
APR 30, 1945	53.13	JUN 6, 1949	54.59	NOV 9, 1956	67.93	MAR 19, 1968	78.70	APR 3, 1989	104.08
MAY 30, 1945	53.03	OCT 17, 1949	59.15	MAR 14, 1957	64.70	MAR 17, 1969	78.64	MAR 11, 1990	105.10
OCT 31, 1945	55.05	DEC 10, 1949	57.45	OCT 15, 1957	69.10	MAR 27, 1970	80.53	MAR 26, 1991	106.28
OCT 28, 1946	55.93	DEC 12, 1949	57.45	MAR 27, 1958	64.82	MAR 24, 1971	81.80	MAR 20, 1992	107.60
APR 30, 1947	53.79	FEB 1, 1950	56.44	NOV 12, 1958	69.19				

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 107.60 on MAR 20, 1992

MINIMUM DEPTH TO WATER: 49.44 on APR 11, 1938

difference: 58.16



WELL #: 16 (KB-19) LOCATION: CAB 32 3N 60W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 84 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR


(all water levels are in feet below land surface)

NOV 29, 1940	39.32	APR 13, 1948	41.03	OCT 28, 1955	46.80	MAR 25, 1963	49.74	MAR 2, 1977	61.18
MAY 7, 1941	39.23	NOV 4, 1948	42.42	APR 1, 1956	46.75	MAR 30, 1964	50.76	MAR 7, 1978	63.17
NOV 4, 1941	39.52	APR 14, 1949	41.82	APR 15, 1956	47.80	NOV 4, 1964	52.39	MAR 2, 1979	64.53
APR 18, 1942	39.02	DEC 10, 1949	42.27	MAR 14, 1957	48.14	APR 3, 1965	51.17	MAR 11, 1981	65.12
NOV 19, 1942	38.76	APR 10, 1950	42.26	OCT 11, 1957	48.98	MAR 17, 1966	51.18	MAR 15, 1982	66.52
APR 1, 1943	38.90	DEC 9, 1950	42.95	MAR 31, 1958	48.24	NOV 8, 1967	52.70	MAR 24, 1983	66.82
NOV 18, 1943	39.48	APR 12, 1951	42.90	NOV 10, 1958	49.10	MAR 19, 1968	52.31	MAR 29, 1984	66.66
MAY 1, 1944	39.47	OCT 29, 1951	42.99	MAR 23, 1959	49.00	MAR 17, 1969	52.88	APR 8, 1985	66.29
OCT 26, 1944	40.46	APR 3, 1952	43.10	OCT 21, 1959	49.00	MAR 27, 1970	53.90	MAR 24, 1986	67.15
APR 30, 1945	40.15	OCT 24, 1952	43.69	APR 1, 1960	48.74	MAR 24, 1971	55.18	APR 1, 1987	67.97
OCT 31, 1945	40.52	APR 20, 1953	43.45	OCT 17, 1960	49.95	MAR 24, 1972	57.00	APR 6, 1988	68.34
APR 24, 1946	40.49	OCT 26, 1953	44.80	APR 20, 1961	48.73	MAR 22, 1973	57.94	APR 3, 1989	68.87
OCT 28, 1946	40.76	APR 7, 1954	45.02	OCT 18, 1961	49.26	MAY 2, 1974	56.22	MAR 11, 1990	64.82
APR 30, 1947	40.81	OCT 18, 1954	46.36	APR 4, 1962	49.74	MAR 20, 1975	57.33	MAR 26, 1991	69.88
NOV 4, 1947	41.44	MAR 31, 1955	46.04	NOV 5, 1962	50.80	FEB 26, 1976	57.94	MAR 20, 1992	70.35

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 70.35 on MAR 20, 1992

MINIMUM DEPTH TO WATER: 38.76 on NOV 19, 1942

difference: 31.59




WELL #: 17 (KB-21) **LOCATION: CCB 3 1S 60W** **AGUIFER: ALLUVIUM**
DEPTH: 112 feet **SURFACE ELEVATION: feet above MSL** **MEASURED BY: DWR**

(all water levels are in feet below land surface)

MAR 30, 1962	43.50	MAR 15, 1966	52.74	MAR 23, 1971	58.03	MAR 3, 1981	66.45	APR 16, 1987	65.40
NOV 7, 1962	55.69	NOV 7, 1966	64.57	MAR 22, 1972	59.90	MAR 9, 1982	67.60	APR 6, 1988	66.86
NOV 7, 1963	59.95	MAR 23, 1967	54.80	MAR 9, 1976	42.28	MAR 10, 1983	61.20	MAR 31, 1989	67.55
MAR 24, 1964	50.09	NOV 9, 1967	58.35	MAR 8, 1978	63.08	APR 19, 1984	63.50	MAR 15, 1990	69.55
DEC 2, 1964	55.62	MAR 20, 1968	52.62	MAR 9, 1979	65.80	APR 8, 1985	63.32	MAR 25, 1991	49.53
APR 19, 1965	54.63	MAR 19, 1969	55.14	MAR 6, 1980	65.90	MAR 31, 1986	65.30	MAR 24, 1992	56.00
DEC 20, 1965	57.10	MAR 26, 1970	56.24						

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 69.55 on MAR 15, 1990 **MINIMUM DEPTH TO WATER: 42.28 on MAR 9, 1976** **difference: 27.27**



WELL #: 18 (KB-23) LOCATION: CDC 2 1S 62W AGUIFER: ALLUVIUM
DEPTH: 60 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)


APR 6, 1955	34.47	NOV 1, 1960	45.27	DEC 10, 1965	46.18	MAR 12, 1973	50.12	MAR 11, 1983	48.70
NOV 10, 1955	38.01	APR 10, 1961	44.40	APR 1, 1966	44.98	MAR 14, 1974	47.09	APR 5, 1984	49.37
APR 18, 1956	37.49	NOV 2, 1961	45.50	NOV 10, 1966	47.00	MAR 14, 1975	45.74	APR 8, 1985	41.81
DEC 17, 1956	40.88	FEB 5, 1962	44.74	MAR 30, 1967	45.70	MAR 3, 1976	46.18	APR 21, 1986	37.27
MAY 8, 1957	40.61	MAR 30, 1962	44.44	NOV 4, 1967	46.29	MAR 1, 1977	50.56	APR 16, 1987	34.56
NOV 14, 1957	41.39	MAY 3, 1962	44.18	MAR 20, 1968	44.55	MAR 8, 1978	49.75	APR 7, 1988	31.99
APR 3, 1958	40.62	OCT 13, 1962	46.39	MAR 14, 1969	46.32	MAR 8, 1979	50.88	MAR 31, 1989	30.06
NOV 14, 1958	41.95	APR 24, 1963	44.63	MAR 27, 1970	44.29	MAR 6, 1980	49.32	MAR 15, 1990	32.10
APR 23, 1959	41.94	NOV 11, 1963	46.08	MAR 22, 1971	48.19	MAR 3, 1981	49.77	MAR 26, 1991	33.60
NOV 6, 1959	42.59	MAR 31, 1964	45.09	MAR 24, 1972	50.20	MAR 9, 1982	49.10	MAR 20, 1992	34.95
APR 13, 1960	41.95	NOV 21, 1964	46.26						

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 50.88 on MAR 8, 1979

MINIMUM DEPTH TO WATER: 30.06 on MAR 31, 1989

difference: 20.82

LOCATION: DCA 22 1S 62W
 DEPTH: 85 feet AGUIFER: ALLUVIUM




WELL #: 19 (KB-24) LOCATION: DCA 22 1S 62W AGUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 85 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

APR 24, 1946	44.14	NOV 10, 1955	52.14	MAR 30, 1962	51.95	MAR 14, 1969	51.34	MAR 3, 1981	60.53
OCT 30, 1946	45.48	APR 18, 1956	51.43	MAY 30, 1962	51.77	MAR 27, 1970	55.40	MAR 9, 1982	60.00
APR 30, 1947	43.81	DEC 17, 1956	53.77	OCT 13, 1962	51.71	MAR 23, 1971	59.96	MAR 11, 1983	61.48
OCT 29, 1947	44.38	MAY 8, 1957	53.43	APR 24, 1963	51.26	MAR 23, 1972	60.67	APR 5, 1984	60.25
APR 23, 1948	42.12	NOV 14, 1957	53.96	NOV 11, 1963	51.80	MAR 12, 1973	61.07	MAR 26, 1985	50.55
NOV 10, 1948	43.10	APR 3, 1958	53.20	MAR 31, 1964	51.21	MAR 14, 1974	58.47	APR 21, 1986	48.48
NOV 25, 1949	42.61	NOV 14, 1958	54.55	NOV 21, 1964	51.20	MAR 14, 1975	55.11	APR 16, 1987	48.22
NOV 28, 1950	43.19	APR 23, 1959	53.61	APR 30, 1965	51.05	MAR 3, 1976	52.67	APR 7, 1988	47.41
DEC 3, 1951	44.36	NOV 6, 1959	53.75	DEC 10, 1965	51.31	MAR 1, 1977	58.69	MAR 31, 1989	46.73
NOV 6, 1952	45.11	APR 13, 1960	53.08	APR 1, 1966	51.14	MAR 8, 1978	58.08	MAR 15, 1990	47.70
NOV 17, 1953	46.85	NOV 1, 1960	53.44	NOV 10, 1966	52.79	MAR 8, 1979	60.14	MAR 26, 1991	48.96
NOV 11, 1954	50.20	APR 10, 1961	52.85	MAR 30, 1967	47.60	MAR 6, 1980	59.98	MAR 24, 1992	50.46
APR 6, 1955	49.58	FEB 5, 1962	52.18	NOV 9, 1967	48.11				

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 61.48 on MAR 11, 1983 MINIMUM DEPTH TO WATER: 42.12 on APR 23, 1948 difference: 19.36

LOCATION: DAD 36 25 63W
 DEPTH: 31 feet AGUIFER: ALLUVIUM




WELL #: 21 (KB-29) LOCATION: DAD 36 25 63W AGUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 31 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

JUN 2, 1960	8.15	JAN 14, 1964	10.26	MAR 14, 1969	10.19	JAN 27, 1977	9.16	APR 9, 1985	4.83
NOV 2, 1960	9.70	MAR 31, 1964	10.36	MAR 25, 1970	10.27	MAR 6, 1978	9.26	APR 21, 1986	4.91
APR 9, 1961	10.04	NOV 7, 1964	11.25	MAR 23, 1971	11.18	MAR 8, 1979	10.45	APR 16, 1987	6.13
NOV 3, 1961	9.08	APR 24, 1965	10.55	MAR 24, 1972	11.69	MAR 7, 1980	8.10	APR 7, 1988	6.20
MAR 2, 1962	8.79	DEC 10, 1965	9.29	MAR 12, 1973	11.32	MAR 3, 1981	8.92	APR 4, 1989	4.55
MAY 3, 1962	7.71	NOV 7, 1966	10.14	MAR 14, 1974	6.06	MAR 11, 1982	9.56	MAR 16, 1990	9.40
NOV 8, 1962	9.45	MAR 30, 1967	10.44	MAR 14, 1975	7.58	MAR 11, 1983	6.18	MAR 26, 1991	10.45
APR 24, 1963	10.17	NOV 9, 1967	9.79	MAR 11, 1976	6.86	APR 5, 1984	5.00	MAR 24, 1992	10.10
NOV 11, 1963	10.18	MAR 20, 1968	10.09						

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 11.69 on MAR 24, 1972 MINIMUM DEPTH TO WATER: 4.55 on APR 4, 1989 difference: 7.14




WELL #: 22 (KB-30) LOCATION: CCB 2 3S 61W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 116 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

APR 6, 1955	46.70	APR 3, 1961	49.45	NOV 7, 1966	51.87	MAR 20, 1975	53.36	APR 5, 1984	54.90
NOV 10, 1955	48.17	NOV 9, 1961	51.20	MAR 23, 1967	50.95	MAR 5, 1976	55.04	APR 9, 1985	51.55
MAY 8, 1957	48.30	MAR 30, 1962	50.07	NOV 9, 1967	49.41	FEB 28, 1977	55.92	APR 21, 1986	53.52
NOV 14, 1957	47.00	NOV 7, 1962	54.91	MAR 20, 1968	49.51	MAR 8, 1978	57.53	APR 16, 1987	54.84
APR 15, 1958	46.48	NOV 7, 1963	56.24	MAR 19, 1969	53.62	MAR 9, 1979	59.69	APR 6, 1988	54.82
NOV 14, 1958	49.44	MAR 24, 1964	53.30	MAR 26, 1970	53.66	MAR 6, 1980	59.62	APR 3, 1989	55.50
APR 24, 1959	47.79	DEC 1, 1964	56.97	MAR 23, 1971	55.64	MAR 3, 1981	59.67	MAR 15, 1990	57.50
NOV 12, 1959	50.43	APR 19, 1965	54.07	MAR 22, 1972	56.92	MAR 8, 1982	60.30	MAR 25, 1991	56.85
APR 15, 1960	46.92	DEC 20, 1965	48.08	MAR 12, 1973	55.98	MAR 10, 1983	58.95	MAR 23, 1992	57.80
NOV 8, 1960	51.42	MAR 15, 1966	48.04	MAR 14, 1974	50.57				

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 60.30 on MAR 8, 1982 MINIMUM DEPTH TO WATER: 46.48 on APR 15, 1958 difference: 13.82

LOCATION: DDA 22 3S 61W
 DEPTH: 119 feet AQUIFER: ALLUVIUM




WELL #: 23 (KR-31) LOCATION: DDA 22 3S 61W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 119 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

APR 6, 1955	76.05	NOV 8, 1960	80.21	DEC 20, 1965	83.38	MAR 12, 1973	83.92	MAR 10, 1983	82.90
NOV 10, 1955	76.70	APR 3, 1961	80.20	MAR 15, 1966	83.26	MAR 14, 1974	83.11	APR 5, 1984	82.83
APR 18, 1956	77.06	NOV 9, 1961	80.70	NOV 7, 1966	83.42	MAR 20, 1975	82.36	APR 9, 1985	82.09
MAY 8, 1957	78.31	MAR 30, 1962	80.86	MAR 23, 1967	83.19	MAR 5, 1976	81.79	APR 21, 1986	80.65
NOV 14, 1957	78.48	NOV 7, 1962	81.32	NOV 9, 1967	83.00	FEB 28, 1977	83.01	APR 16, 1987	79.60
APR 15, 1958	78.79	APR 12, 1963	81.51	MAR 20, 1968	82.64	MAR 8, 1978	83.22	APR 7, 1988	79.47
NOV 14, 1958	78.86	NOV 7, 1963	82.14	MAR 19, 1969	83.73	MAR 9, 1979	83.26	APR 3, 1989	80.18
APR 24, 1959	79.05	MAR 24, 1964	82.32	MAR 26, 1970	82.79	MAR 6, 1980	83.24	MAR 16, 1990	80.25
NOV 12, 1959	79.30	DEC 1, 1964	82.94	MAR 23, 1971	83.10	MAR 3, 1981	82.46	MAR 25, 1991	81.27
APR 15, 1960	79.70	APR 19, 1965	83.14	MAR 22, 1972	83.61	MAR 8, 1982	81.80	MAR 23, 1992	81.45

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 83.92 on MAR 12, 1973 MINIMUM DEPTH TO WATER: 76.05 on APR 6, 1955 difference: 7.87




WELL #: 24 (KB-34) LOCATION: CDD 10 3S 62W AGUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 36 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

NOV 2, 1961	18.27	MAR 30, 1967	17.64	MAR 12, 1973	16.34	MAR 6, 1980	15.83	APR 16, 1987	12.45
MAY 3, 1962	17.28	NOV 9, 1967	18.43	MAR 14, 1974	14.70	MAR 3, 1981	15.19	APR 7, 1988	11.98
MAR 31, 1964	17.97	MAR 20, 1968	17.54	MAR 14, 1975	15.10	MAR 8, 1982	14.25	APR 4, 1989	12.60
APR 24, 1965	20.33	MAR 14, 1969	18.46	MAR 8, 1976	14.84	MAR 11, 1983	14.12	MAR 16, 1990	12.65
DEC 10, 1965	18.49	MAR 25, 1970	17.27	FEB 28, 1977	15.58	APR 5, 1984	12.65	MAR 26, 1991	12.97
APR 1, 1966	17.66	MAR 23, 1971	17.46	MAR 8, 1978	15.05	APR 9, 1985	12.03	MAR 24, 1992	12.47
NOV 7, 1966	18.71	MAR 24, 1972	17.50	MAR 8, 1979	15.60	APR 21, 1986	12.18		

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 20.33 on APR 24, 1965 MINIMUM DEPTH TO WATER: 11.98 on APR 7, 1988 difference: 8.35




WELL #: 25 (KB-35) LOCATION: CCB 20 3S 62W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 42 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

NOV 3, 1961	29.13	NOV 7, 1964	29.56	MAR 15, 1975	28.82	MAR 3, 1981	28.02	APR 16, 1987	25.30
MAY 3, 1962	29.19	APR 24, 1965	29.68	MAR 8, 1976	27.68	MAR 8, 1982	28.00	APR 7, 1988	25.20
NOV 9, 1962	29.26	DEC 10, 1965	29.80	FEB 28, 1977	28.58	MAR 11, 1983	28.15	APR 4, 1989	25.53
APR 25, 1963	29.27	APR 1, 1966	29.82	MAR 8, 1978	28.46	APR 5, 1984	27.11	MAR 16, 1990	25.24
NOV 12, 1963	29.37	NOV 7, 1966	29.98	MAR 8, 1979	28.44	APR 9, 1985	25.87	MAR 26, 1991	25.35
MAR 31, 1964	29.42	MAY 30, 1967	30.07	MAR 6, 1980	28.28	APR 21, 1986	25.44	MAR 23, 1992	25.18
MAXIMUM DEPTH TO WATER: 30.07 on MAY 30, 1967		MINIMUM DEPTH TO WATER: 25.18 on MAR 23, 1992		difference: 4.89					

LOCATION: ACC 27 3S 62W
 DEPTH: 46 feet AQUIFER: ALLUVIUM




WELL #: 26 (KB-36) LOCATION: ACC 27 3S 62W AQUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 46 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

JUN 3, 1960	33.17	DEC 10, 1965	32.01	MAR 23, 1972	30.92	MAR 6, 1980	30.38	APR 21, 1986	26.47
NOV 2, 1960	31.42	APR 1, 1966	34.17	MAR 14, 1975	28.87	MAR 3, 1981	29.18	APR 7, 1988	26.35
SEP 18, 1961	30.66	NOV 7, 1966	31.08	MAR 9, 1976	28.58	MAR 8, 1982	28.00	APR 11, 1989	28.40
NOV 2, 1961	31.38	NOV 9, 1967	31.40	FEB 28, 1977	29.50	MAR 31, 1983	28.76	MAR 16, 1990	27.22
NOV 9, 1962	32.37	MAR 20, 1968	30.60	MAR 8, 1978	29.01	APR 19, 1984	26.82	MAR 26, 1991	27.40
MAR 31, 1964	31.06	MAR 14, 1969	30.63	MAR 8, 1979	29.31	APR 9, 1985	25.54	MAR 23, 1992	28.50
APR 24, 1965	34.68	MAR 23, 1971	30.87						

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 34.68 on APR 24, 1965 MINIMUM DEPTH TO WATER: 25.54 on APR 9, 1985 difference: 9.14




WELL #: 27 (KB-37) LOCATION: DDC 32 3S 62W AGUIFER: ALLUVIUM
 DEPTH: 51 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

JUN 8, 1960	36.09	NOV 7, 1964	36.42	MAR 14, 1969	35.95	FEB 28, 1977	34.21	APR 9, 1985	30.95
NOV 1, 1960	35.35	APR 24, 1965	35.68	MAR 25, 1970	35.90	MAR 8, 1978	33.85	APR 21, 1986	30.75
APR 10, 1961	34.62	DEC 10, 1965	37.15	MAR 23, 1971	37.11	MAR 8, 1979	34.09	APR 16, 1987	31.07
NOV 3, 1961	35.68	APR 1, 1966	36.42	MAR 24, 1972	37.86	MAR 6, 1980	34.18	APR 7, 1988	30.55
MAY 3, 1962	34.81	NOV 7, 1966	36.96	MAR 12, 1973	37.40	MAR 3, 1981	34.05	APR 4, 1989	30.40
NOV 9, 1962	35.68	MAR 30, 1967	36.09	MAR 14, 1974	35.24	MAR 8, 1982	34.50	MAR 16, 1990	30.80
APR 25, 1963	35.05	NOV 9, 1967	35.98	MAR 14, 1975	34.44	MAR 11, 1983	34.20	MAR 26, 1991	30.76
NOV 11, 1963	36.16	MAR 20, 1968	35.55	MAR 10, 1976	33.72	APR 5, 1984	32.24	MAR 24, 1992	30.40
MAR 31, 1964	35.55								

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 37.86 on MAR 24, 1972 MINIMUM DEPTH TO WATER: 30.40 on APR 4, 1989 difference: 7.46




WELL #: 28 (KB-38) LOCATION: BDD 13 3S 63W AGUIFER: ARAPAHOE
 DEPTH: 351 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: DWR

(all water levels are in feet below land surface)

JUL 22, 1975	45.60	OCT 16, 1978	49.04	OCT 14, 1981	52.40	APR 16, 1987	45.74	MAR 16, 1990	47.35
JAN 19, 1976	46.24	OCT 12, 1979	53.08	OCT 14, 1982	52.50	APR 7, 1988	42.99	MAR 26, 1991	49.63
NOV 10, 1976	49.04	DEC 20, 1980	54.00	APR 19, 1984	42.95	APR 4, 1989	58.00	MAR 23, 1992	47.60
OCT 15, 1977	44.59	MAR 6, 1981	54.20	APR 21, 1986	43.23				

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 58.00 on APR 4, 1989 MINIMUM DEPTH TO WATER: 42.95 on APR 19, 1984 difference: 15.05

LOCATION: CCA 26 3S 63
 DEPTH: 33 feet AQUIFER: ALLUVIAL




WELL #: 31 (KR-39) LOCATION: CCA 26 3S 63 AQUIFER: ALLUVIAL
 DEPTH: 33 feet SURFACE ELEVATION: feet above MSL MEASURED BY: CDWR

(all water levels are in feet below land surface)

MAY 3, 1962	10.00	MAR 20, 1968	9.09	MAR 6, 1978	11.98	MAR 31, 1983	10.58	APR 7, 1988	9.52
MAR 31, 1964	12.48	MAR 13, 1969	9.00	MAR 1, 1979	12.07	APR 5, 1984	9.10	APR 4, 1989	10.30
APR 24, 1965	12.33	MAR 14, 1975	9.78	MAR 7, 1980	11.13	APR 9, 1985	9.18	MAR 26, 1991	12.06
NOV 7, 1966	10.57	MAR 11, 1976	9.79	MAR 3, 1981	12.74	APR 21, 1986	9.29	MAR 24, 1992	11.05
NOV 9, 1967	9.61	JAN 27, 1977	11.69	MAR 11, 1982	13.28	APR 16, 1987	9.62		

MAXIMUM DEPTH TO WATER: 13.28 on MAR 11, 1982 MINIMUM DEPTH TO WATER: 9.00 on MAR 13, 1969 difference: 4.28



LOCATION OF WELLS MEASURED
 in the
 NORTH KIOWA-BIJOU GROUND WATER
 MANAGEMENT DISTRICT
 KIOWA-BIJOU DESIGNATED BASIN